



## FORMULAR PRIJAVE ZA “HADŽ 2020.”

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Datum i mjesto rođenja: \_\_\_\_\_

Adresa stanovanja: \_\_\_\_\_

Grad, država i poštanski broj: \_\_\_\_\_

Kontakt telefon: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Broj pasoša: \_\_\_\_\_ Rok važnosti pasoša: \_\_\_\_\_

Broj zelene karte: \_\_\_\_\_ Rok važnosti zelene karte: \_\_\_\_\_

Ime i srodstvo mahrema: \_\_\_\_\_

Zdravstveno stanje i potrebe: \_\_\_\_\_

Kontakt broj i ime za hitne slučajeve tokom hadža: \_\_\_\_\_

Potpis i datum prijave: \_\_\_\_\_

Ukoliko mjesta ne budu prije popunjena, krajnji rok za prijavu je 15. juni 2020. godine.

Informacije: Ismet ef. Zejnelović - 678-614-3999

Jasmin ef. Suljkanović – 651-308-2534

Prijavu poslati na hadz@izbsa.com, kopiju pasoša i deposit od \$4,000 na “Hamza Travel” poslati na adresu:

Ismet Zejnelović

1185 Laurel Cove Dr

Snellville, GA 30078

**Hadž mebrur!**



# ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

*Ured za hadž i umru*

## IZJAVA

1. Osnovni cilj mog putovanja je obavljanje hadža, te ću kao putnik na hadž u organizaciji IZBSA poštovati uputstva Organizatora, odnosno vodiča;
2. Na vrijeme ću se upoznati sa propisima hadža i težiti njihovom izvršenju;
3. U slučaju mog odustajanja od odlaska na hadž saglasan/saglasna sam da mi Organizator hadža neće biti u mogućnosti vratiti ranije uplaćena sredstva;
4. Neću potraživati putnu ispravu (pasoš) u roku od mjesec dana prije polaska na hadž;
5. Fizički i psihički sam zdrav/zdrava, te sam spreman/spremna pješaćiti potrebnu razdaljinu u obavljanju propisa hadža i umre (npr. tavaf, sa'j, bacanje kamenčića itd.);
6. Ukoliko mi je zdravstveno stanje slabije obavezujem se da ću ponijeti dovoljno novčanih sredstava koja mi mogu biti potrebna u slučaju bolesti zbog koje ne bih bio/bila u mogućnosti obaviti hadžske obrede sam/sama, kako bi platio/platila uslugu pomoći u obavljanju hadžskih ili umranskih propisa;
7. Organizator puta na hadž ne snosi ni materijalnu ni moralnu odgovornost u slučaju smrti ili tjelesne povrede, te se u oba slučaja ne može staviti na teret Organizatoru;
8. Obavezujem se da neću kasniti na dogovoreni termin grupnog odlaska i izvršavanja obaveza, jer bi svako kašnjenje negativno uticalo na cijelu grupu.
9. Neću se bespotrebno udaljavati od grupe, a ukoliko se zbog toga izgubim neću kriviti Organizatora;
10. Saglasan/saglasna sam da Organizator ima slobodu napraviti raspored mog putovanja i smještaja, kako tokom putovanja, tako i tokom cijelog boravka;
11. Pridržavati ću se ograničenja prtljaga, i sam ću se o njemu brinuti i nositi ga;
12. Sa sobom ću ponijeti lijekove koje redovno koristim;
13. Čuvati ću lična novčana sredstva i dokumentaciju (pasoš, avionska karta i dr.);
14. Slažem se da organizator ne obezbjeđuje putničko-zdravstveno osiguranje za odlazak na hadž;
15. U slučaju nestanka (krađe) novčanih sredstava i prtljaga Organizator nema ni moralnu ni materijalnu obavezu nadoknade istih;
16. Saglasan sam da u slučaju restrikcija i zahtjeva od strane Ministarstva hadža Kraljevine Saudijske Arabije izvršim što me obavezuje bez bilo kakvih negativnih posljedica po Organizatora
17. Saglasan sam da u slučaju nedolaska prtljaga Organizator ne snosi obeštećenje istog po međunarodnim standardima

---

**Potpis**

---

**Datum**